

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство привреде

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

Program

“Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva u svrhu zapošljavanja”

PRILOG I: OBRAZAC PROJEKTOG PRIJEDLOGA



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



I. OPĆI PODACI O PODNOSIOCU PRIJEDLOGA

| | | |
|--|--|--|
| Naziv preduzeća: | | |
| Vrsta pravnog lica (d.o.o., d.d.): | | |
| Identifikacijski broj: | | |
| PDV broj: | | |
| Datum prve i posljednje registracije: | | |
| Adresa preduzeća: | Ulica: | |
| | Kanton: | |
| | Grad / općina: | |
| Informacije o vlasniku/ci: | Ime i prezime (ukoliko je vlasnik/ca fizičko lice): | |
| | JMBG (ukoliko je vlasnik/ca fizičko lice): | |
| | Naziv i sjedište firme (ukoliko je vlasnik pravno lice): | |
| | Identifikacijski i PDV broj (ukoliko je vlasnik pravno lice): | |
| | Navesti procenat vlasništva državljana / pravnih lica Bosne i Hercegovine u preduzeću: | |
| | Ime kontakt osobe: | |
| | Broj telefona kontakt osobe: | E-mail kontakt osobe: |
| Vrsta djelatnosti: | Šifra djelatnosti: | Naziv djelatnosti: |
| Opis poslovnih aktivnosti (opišite svoju primarnu djelatnost): | | |
| Opis poslovnih aktivnosti (opišite svoje primarne proizvode): | | |
| Da li je preduzeće izvozno orientisano: | DA <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |
| | Ukoliko odgovor je „DA“, navedite % izvoza na godišnjem nivou: | Ukoliko odgovor je „DA“, navedite ključna tržišta: |
| Broj uposlenika: | Uposlenici na puno radno vrijeme: | |
| | Radnici po osnovu ugovora o djelu: | |
| Struktura uposlenika: | Broj uposlenih mladih ljudi (do 35 godine starosti): | |
| | Broj uposlenih žena: | |
| Standardi upravljanja kvalitetom, ukoliko postoje | | |
| Da li je podnosioc prijave do sada bio korisnik poticajnih grant sredstava od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo | DA <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



II. PROJEKTNI PRIJEDLOG

1. SAŽETAK PROJEKTA

| | | |
|---|---|--|
| Naziv projekta: | | |
| Kratki opis projekta: | | |
| Trajanje projekta: (maksimalno trajanje projekta je do 6 mjeseci) | | |
| Planirani broj novih uposlenika u sklopu projekta: | | |
| BUDŽET PROJEKTA (KM): | a) Finansiranje iz sredstava Programa (KM) | |
| | b) Vlastito sufinansiranje (KM) | |
| | UKUPAN BUDŽET PROJEKTA (a+b) (KM) | |



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



2. DETALJNE INFORMACIJE O PROJEKTNOM PRIJEDLOGU

2.1 Analiza problema (najviše jedna stranica)

Molimo opišite problematiku koju predloženim projektnim prijedlogom želite riješiti, definirajte širi okvir analiziranog problema. Ukažite na postojeće stanje te na koji način se ono želi riješiti predloženim projektnim prijedlogom.

2.2 Relevantnost projekta (najviše jedna stranica)

Molimo navedite sljedeće informacije:

- Opis relevantnosti projekta, sa fokusom na ciljevima Programa;

2.3 Ciljevi (najviše pola stranice)

Molimo, opišite ciljeve projekta:

2.4 Opis projektnih aktivnosti (najviše jedna stranica)

Predviđeno trajanje aktivnosti je _____ mjeseca/mjeseci (*potrebno je imati u vidu da je maksimalno trajanje implementacije projekata 6 mjeseci*).

Aktivnosti i njihove specifične aspekte ukratko opišete ovdje:

Napomena: Projektne aktivnosti moraju biti usklađene sa Planom implementacije projektnih aktivnosti (Prilog II)

2.5 Specifičnosti projekta

➤ Inovacije

Objasnite da li projekat doprinosi integraciji inovacija u poslovanje preduzeća (ukoliko je relevantno).

➤ Zapošljavanje

Ukratko opisati očekivani broj, profil uposlenika, način odabira i vrstu zaposlenja.



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



2.6 Narativni opis budžeta

Molimo opišite sve troškove, a prema pojedinačnim linijama iz budžeta projekta (npr. opišite količinu i individualnu cijenu, te svrhu nabavke određenih stvari/usluga). Jasno opišite i obim, utrošak, vlastito sufinansiranje i sufinansiranje iz drugih izvora (ukoliko je relevantno).

2.7 Opis očekivanih rezultata (najviše pola stranice)

Molimo da u ispod navedenoj tabeli navedete očekivane projektne rezultate, imajući u vidu očekivane rezultate grant sheme. Također, u tabeli je potrebno definisati indikatore koji će biti korišteni za mjerenje rezultata.

| Rezultati | Indikatori |
|-----------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2.8 Potencijalni rizici za provedbu projekta (najviše pola stranice)

Molimo ukratko opišite bilo kakve potencijalne rizike vezane za pravovremenu i učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti.

2.9 Održivost (najviše pola stranice)

Objasnite na koji način će se osigurati održivost nakon završetka projekta, uključujući aktivnosti i mjere koje će se poduzeti kako bi se postigla dugoročna održivost ostvarenih rezultata projekta.

2.10 Opis nosioca implementacije projekta (najviše pola stranice)

Molimo navedite kratki opis prethodnog iskustva podnositelja projekta u pogledu vođenja i realizacije projekata (ukoliko je relevantno).

Također, navedite projektni tim koji će biti zadužen za provedbu projekta, uključujući njihovo područje stručnosti, iskustvo u upravljanju projektima i predložene odgovornosti.



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



2.11 Promocija i vidljivost projekta (najviše pola stranice)

Molimo navedite na koji način ćete promovisati projektne aktivnosti i rezultate.

2.12 Lista za provjeru potrebnih dokumenata i priloga:

| Dokument / Prilog | Dostavljen (DA / NE) |
|--|----------------------|
| Ispravno ispunjen obrazac projektnog prijedloga | |
| Ispravno ispunjen projektnog prijedloga koji uključuje minimalni iznos za sufinsanciranje | |
| Ispravno ispunjen plan aktivnosti | |
| Rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdato od nadležnog organa) | |
| Aktuelni izvod iz sudskog registra (izdat od nadležnog organa) | |
| Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacijski broj (ID broj) | |
| Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost | |
| Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 | |
| Izveštaj o finansijskom poslovanju (ovjeren bilans stanja, bilans uspjeha za 2019. godinu) | |
| Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva i dokaz o ukupnom broju zaposlenih (potvrde Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine) | |
| Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, kojim se dokazuje da subjekt uredno izmiruje indirektnu poreze | |
| Izjava subjekta o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa ovim programom i da po istom osnovu za koji je aplicirao nisu odobravana sredstva iz Budžeta Kantona ili drugog izvora FBiH | |
| Izjavu ovjerenu kod općinskog organa da su saglasni da rezultati javnog poziva budu objavljeni na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo | |
| Ugovor o otvorenom transakcijskom računu kod banke | |
| Pisana saglasnost odgovarajućeg organa/institucije ukoliko se projekat implementira u saradnji sa obrazovnim ili drugim institucijama | |
| Vlastita ovjerena izjava o organizovanosti, broju i kvalifikacionoj strukturi uposlenih u IT kompaniji, kao i izjava o broju i kvalifikacionoj strukturi angažovanih lica u provedbi projekta | |

Podnosilac prijave, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću garantuje svojim potpisom i pečatom za istinitost i tačnost podataka, dokumenata i informacija koje su sastavni dio ove prijave, shodno relevantnim zakonskim propisima u BiH.

(mjesto, datum)

M.P.

Potpis odgovorne osobe



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

